

Ratni izvještaji.

Izveštaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 18. marta.

Istočno i jugo-istočno bojište:

Nema ništa da se javi.

Talijansko bojište:

Na Costabelli propao je u našoj preprečnoj vatri jedan talijanski protivnapad.

Zamjenik glavnog generalnog stožera pl. Höfer, podmaršal.

Izveštaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 18. marta.

Zapadno bojište:

Između kanala La Bassée i Sarte bila je življa borbena djelatnost. Kod Lossa privele su naše navalne čete iz engleskih linija 18 zarobljenika. S obje strane Arrasa prodirala su neprijateljska izviđnička odjela u jakosti jednoga bataljuna protiv naših položaja. Većinom su bila odbijena našom vatrom; kod Roelincourta i Zilloya, gdje mu je uspjelo da prodre, neprijatelj je izbačen u borbi na bajonet, ostavivši u našim rukama nekoliko zarobljenika. Između Arrasa i Oise Englezi su i Francuzi zaposjeli onaj dio zemljišnog prostora naših bivših položaja, koji smo mi prema planu napuštali. Na tom se od nas napuštenom prostoru nalaze i mjesta Bapaume, Peronne, Roye i Noyon. Naše su sigurnosne čete nanijele neprijatelju znatnih gubitaka, a onda prema naredjenju odstupile. Na desnoj obali Maase napale su u prvu zoru živije neprijateljske čete dio rova sjeverno od chambrettskog majura, koji smo mi zauzeli 16. o. m. Navala se izvalovala. Na combreskoj uzvisini te kod Maicoy-a, sjeverno od St. Mihiela provalile su naše jurišne čete u francuske položaje, otkuda su se povratile sa po 20 zarobljenika. Od morske obale do Oise pogodovalo je jasno vrijeme pojačanoj letačkoj djelatnosti. U vazdušnoj borbi izgubio je neprijatelj 19, odbrambenom vatrom 3 letilice. Poručnik barun Richtofen oborio je svoga 27. i 28., a poručnik Baldamus svoga 14. i 15. protivnika. Mi smo izgubili 3 letilice.

Istočno bojište:

Nikakovih borbenih djelatnosti od značenja.

Mačedonsko bojište:

Odbijeni su jaki francuski napadaji između ohridskog i prespanskog jezera. Teška borba za brdovito zemljište sjeverno od Bitolja nije donijela neprijatelju nikakvih bitnih uspjeha. Visine se, koje dominiraju, a na koje je neprijatelj u noći žestoko napadao, nalaze čvrsto u našim rukama.

Prvi zapovjednik glavnog stana pl. Ludendorff.

Dogadjaji na moru.

Kb. Berlin, 18. marta.

Wolffov ured javlja: Jedna od naših pomorskih letilica je 17. o. m. po podne bombardovala bombama pristanište i plinaru kod Dovera.

Noću 16. o. m. prodrli su dijelovi naših pomorskih borbenih snaga ponovo u moreuz Dover - Calais i u toku Themse. Južna je napadačka grupa potopila jedan neprijateljski razarač u borbi iz bliza, drugog razarača kod Northforelanda, jedan trgovinski brod od 1500 tona torpednim metkom i dva predstražarska ratna broda topovskom vatrom. Zatim je iz male udaljenosti gadjala sa uspjehom utvrđeno pristanište Margate. Neprijateljske su obalske baterije odgovorile, no bez uspjeha. Naše su se pomorske borbene snage vratile nepovrijeđene i bez ljudskih gubitaka.

Načelnik admiralnog stožera ratne mornarice.

Dogadjaji u Rusiji. — Ostavka Briandove vlade. — Nijemci napali na ušće Themse. — Vazdušni napadaj na London.

Izveštaj bugarskog glavnog stožera.

Kb. Sofija, 18. marta.

Mačedonsko bojište.

Na zapadnoj je obali prespanskog jezera odbijeno više žestokih neprijateljskih napadaja. Istočno smo od prespanskog jezera do druma Bitolj - Resna vatrom raspršili neprijateljska odjela, koja su prodirala protiv naših položaja. Sjeverno od Bitolja vodile su se cijeloga dana teške borbe za posjed uzvisina 1248. Na ostalom frontu živahna topnička djelatnost. Dvije su engleske čete uzaludno pokušale da uznapreduju protiv našeg glavnog položaja na sjevero-istočnoj obali dojranskog jezera.

Dumunjsko bojište:

Ništa od značenja.

Ruska revolucija.

Proklamacija velikog kneza Mihajla Aleksandroviča.

Kb. Kopenhagen, 18. marta.

Veliki knez Mihajlo Aleksandrovič izdao je proklamaciju, u kojoj javlja, da je od brata prišestolje prijestolje na njega. On, međutim izjavljuje, da je voljan primiti prijestolje samo u slučaju, ako jedna konstituirajuća skupština, izabrana narodnim plebiscitom, prihvati novi ustav ruske države i ustanovi oblik vladavine. Veliki knez Mihajlo Aleksandrovič preporuča dalje u svojoj proklamaciji svima ruskim sugrađanima, da se podvrgnu novoj vladi, koja je sastavljena inicijativom dume a snabdjevena svima moćima i autoritetom, sve dok izravnom, jednaki i tajnim glasanjem izabrana konstituirajuća skupština svojim zaključkom o novom vladavinskom obliku ne izrazi narodnu volju.

Vojska se na frontu priključila novoj vladi?

Kb. London, 18. marta.

"Times" javlja iz Petrograda: Veliki se glavni stožer dalje kazao te drugi dijelovi četa priključili se novoj vladi.

Sporazumne sile priznale autoritet nove vlade.

Kb. Milan, 18. marta.

"Corriere della Sera" javlja iz Londona: Izvršni odbor dume te zapovjednik petrogradskog garnizona primili su preključke vojne atašeje Engleske, Francuske i Italije, koji su izjavili, da su opunomoćeni započeti normalne odnose sa izvršnim odborom uz priznanje njegovog autoriteta.

U znaku jakobinske strahovlade.

Kb. London, 18. marta.

"Times" javlja iz Petrograda: Nova je vlada u posjedu listina o špijunima, koje sada hoće da učini neškodljivima. Stanovništvo je prozeto protunjemačkim osjećajima. Upriličena je sistematska hajka protiv onih viših krugova, na koje se sumnja, da osjećaju sklonost prema Njemačkoj, ili koji nose njemačko ime i naslov. Baron Fredericka, čija je kuća razorena, pronađen je juče u jednom skrovištu uapšen i doveden u zgradu dume. Vojnici i plebs upriličili su hajku na groficu Kleinmichel, koja je osumnjičena zbog špijunaže u korist Nijemaca. Grofica je nadjena u kitsajskom poslanstvu, gdje su je vojnici uapsili.

Značajne konferencije između izvršnog odbora i predstavnika radništva.

Kb. Bern, 18. marta.

Pariški listovi javljaju: Konferencije su između izvršnog odbora dume i predstavnika radničkih saveza Rusije trajale do juče u jutro. Konačno se došlo do sporazuma odnosno jednog prolaznog perioda, koji je potreban do izbora i saziva konstituirajuće skupštine. Izvršni je odbor dume tražio, da se u interesu nastavka rata uspostavi javni red još prije raspisa novih izbora.

— Prema vijestima pariških listova stiglo je u Petrograd 70 vagona sa brašnom i žitom.

Duma za uspostavljanje reda.

Kb. Petrograd, 18. marta.

Petrogradska brzojavna agencija javlja: Na zahtjev izvršnog odbora zaključila je дума, da se u svrhu kakvo bi se rat mogao nastaviti do pobjedonosnog svršetka, bez otezanja imade opet uspostaviti red i ponovno pristupi zajedničkom radu u pozadini: jednoglasno je zaključeno, da se u svim stvarima, koje su u vezi sa upravom ruske države, do saziva zakonodavne skupštine prizna moć izvršnog odbora dume.

Dogadjaji u Petrogradu pod kraj prošle nedjelje.

Kb. Petrograd, 16. marta.

(Zakasnilo.) Reuterov ured javlja: 16. o. m. poslije podne počela je masa da sa javnih zgrada skida carske grobove, koje je na to zapalila i pobacala u kanale. Odmah zalim javili su listovi o abdikaciji cara Nikole, no ta se vijest raširila tek kasno u noći, pa je izazvala malo uzbuđenja. Tokom dana prolazili su ulicama građani i vojnici, pjevajući maršalje. Veliko je oduševljenje nastalo, kad su se pojavile konjaničke čete sa zastavom, na kojoj je bilo napisano: "Da živi socijalistička republika u svim zemljama!" te s tom zastavom uputili pred dumu.

Engleska igra.

Kb. Berlin, 18. marta.

U "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" piše jedan holandski liječnik, koji se nedavno vratio iz Rusije, o načinu, kojim je Engleska prije revolucije ovladala javnim životom u Rusiji. Buchanan je dijelom zvanja. Pred svakog važnijeg ruskog činovnika se nalazio po jedan engleski službenik, čije je ponašanje bilo nevjerovatno ponosno. Rusija je potpuno zavisna od Engleske. Engleska diktatura je daleko više ruskaja, nego li što je ikad ruska mogla biti. Englezi rade na tome, da u Revolu ustanove slobodno pristanište, ali se vjeruje, da bi to slobodno pristanište postalo u samoj stvari englesko istočno pristanište. U Rusiji se razmislilo preko 20.000 Engleza i oni su zauzeli najvažnija mjesta u poštanskom, željezničkom i brzojavnim saobraćaju. Granicu čuvaju Englezi u ruskoj uniformi. Engleska namjerava, da Rusiji uzme finansijski i vojnički potpuno u svoje ruke. Ona garantuje za isplatu cjelokupne municije, koja je došla iz inostranstva. Municiju, koja dolazi u Archangelsk i Vladivostok, prima engleska komisija. Za isplatu američke i japanske municije Rusija je četvrtinu svoga zlata ruske državne banke poslala u Englesku, a morala je založiti jedan dio državnih i carevih dobara, kao i priloge najvećih željeznica.

Pitanje Finske.

Kb. Kopenhagen, 18. marta.

"Nationaltidende" javlja iz Finske: Šire se uporne glasine, da je nova petrogradska vlada zbacila finski senat. U Pinskijoj vladi sveopšta želja, da se osnuje finska republika, koja bi bila u državnoj vezi sa dvjema ili tri ruske republike.

Željeznički saobraćaj sa Petrogradom nije prekinut.

Kb. Stockholm, 18. marta.

Ruski poslanik u Stockholm u primio je od konzula u Harandu brzojav, prema kome je željeznički saobraćaj sa Petrogradom sa svim ispravan. Neistinite su vijesti, da je saobraćaj prekinut.

Vazdušni napad nad London.

Kb. Berlin, 18. marta.

Wolffov ured javlja: U noći na 17. o. m. jedna je naša eskadra pomorskih letilica u prkos žestoke odbrane neprijateljskih letaka te odbrambenih topova, doprla do nad London, na koji je u polasatnom napadaju s uspjehom bacala bombe. Naše su letilice napale isto tako uspjehno i jugoistočne engleske grofovije. Sve su se naše letilice povratile neostećene, do "L. 39.", koja je prema francuskoj vije-

sti sjeveroistočno od Parisa u visini od 3500 metara oborena kod Compiègnesa vatrom francuskih odbrambenih topova.

Glavar admiralitetskog stožera mornarice.

Wolffov ured doznaje sa nadležnog mjesta o ovome napadaju na London još ove pojedinosti: Njemačke su letilice, kad su kružile nad Londonom, bile rasvjetljivane od najmanje 50 reflektora, pod čijim su rasvjetljenjem bile bez uspjeha bombardovane upaljivim granatama. U odbrani su učestvovali neprijateljski letaci, no oni se nijesu približili našim letilicama. Themsa se dobro razaznavala, isto tako i London, ma da se nalazio u tami. Na povratku su, za vrijeme kojega je nadošla jaka oluja, tražene naše letilice bez uspjeha od reflektora sa utvrđenja na Themsi kao i od reflektora predstražarskih sila.

Bombardovanje Margate.

Kb. Berlin, 18. marta.

Wolffov ured javlja: 16. o. m. prije podne jedna naša pomorska letilica je uspjehno bombardovala kolodvor i vojna postrojenja kod Margate. Sa letilice su utvrđena dva velika požara.

Ostavka francuskog kabineta.

Kb. Paris, 18. marta.

(Havas.) Sinoć su se sastali ministri na vijećanje. Briand je podnio izvještaj o savjetovanjima, pod kojim bi se uslovima kabinet mogao popuniti. Ministarski savjet je bio mišljenja, da okolnosti zahtijevaju, da se Poincareu ostavi puna sloboda, da on riješi o položaju onako, kako nadje da odgovara interesima narodne odbrane. Zbog toga je Briand podnio Poincareu ostavku cjelokupnog kabineta.

Kb. Paris, 18. marta.

"Petit Parisien" javlja, da je Briand riješio, da podnese ostavku kabineta, pošto ni Painlevé ni Noulens nisu htjeli primiti portfelj ministra vojnog.

Borbe na zapadu.

Njemačka operativna sloboda na zapadnom bojištu.

Kb. Berlin, 18. marta.

Pri ocjeni dogadjaja na zapadnom frontu između Arrasa i Oise mora se istaći, da je dosadnja borbena linija napuštena po planu, čime su otklonjene štete nepokretnosti fronta. Njemačko vodstvo je prihvatilo operativnu slobodu, pa je sebi osiguralo i inicijativu na zapadnom frontu, koja se, pošto je sa malim brojem četa izdržala napade savezne engleske i francuske vojske, nalazi sad pred jednim novim zadatkom. Vrhovno vojno zapovjedništvo nastoji, da taj novi zadatak riješi sa što je moguće manjim žrtvama, dokle ogromni gubici neprijateljevi, prilikom njegovih uzaludnih pokušaja u Champagne i u Sommi, dokažu, da je nemoguć prodor jakih položaja. Sad je vojna uprava sporazumnih sila uzimanjem njemačke frontne linije dospjela u nov položaj i mora donijeti nove odluke, koje zahtijevaju dosta vremena. Po sebi se razumije, da se, prije napuštanja pojedinih mjesta, pobrinulo, da se za vojnu službu sposobno stanovništvo isprati u pozadini, da ga neprijatelj nebi upotrebio za vojničke radove.

O bojevima na zapadnom bojištu.

Kb. Berlin, 18. marta.

Wolffov ured javlja: Na zapadnom frontu prošao je dan s razmjerno mirno. Tek je pred veče bila topnička vatra živahnija, naročito na odsjeku fronta La Bassée - Arras. Osim toga je bilo nešto izviđničkih borbi, koje su po nas uspjehno ispale. I obostrano Arrasa je bilo samo predpoložajnih borbi, koje su privele izvjestan broj zarobljenika. Neprijateljska topovska vatra obostrano Ancre neko je vrijeme sa svim ćutala, što je dokaz, da se Englezi upinu da svoje topništvo pregrupe. U predjelu izmđu Avre i Oise protivnik je zauzeo nešto malo zemljišta, koje smo mi napuštali, ali smo mu pri njegovom nastupanju nanijeli velikih gubitaka. Južno od Lassigny-a zapažena su tri francuske čete, koje su bile spremne za navalu.

Njemački topovi su ih rastjerali, nanijevši im teške gubitke u vatrenom vrtlogu.

Njemačka.

Povratak Bethmann-Hollwega u Berlin.

Kb. Berlin, 18. marta.

Državni se kancelar pl. Bethmann-Hollweg vratio ovamo iz Beča.

Neograničeni podmornički rat.

Potopljeni brodovi.

Kb. Washington, 18. marta.

Posada potopljenog broda "Angelina", koja se vratila, izvještava, da je brod u pola 12 sati noću zadržao jedan njemački razarač, i da je torpedovan. Razarač je primio posadu, pa je produžio put duž engleske obale. Docije se vratio u Zeebrugge.

Grad i okolica.

Plovidba između Budimpešte i Beograda.

C. i k. povl. dunavsko paroplovno društvo otvara od sutra 20. o. m. saobraćaj za robu između Budimpešte - Beograda i nazad, kao i za sve stanice na toj pruži.

Stroga kazna.

Draginja Ivanišević, sa stanom na Mihajlovom vijencu br. 26, kažnjena je sa 30 dana zatvora zbog neučtivog ponašanja prema jednom časniku za vrijeme vršenja njegove zvanične dužnosti. Osudjena morala je odmah da nastupi kaznu. Njena molba, da joj se zatvor pretvori u novčanu globu, odbijena je.

Traže se:

Niže imenovana lica umoljavaju se da se jave lično ili da pošlu tačnu adresu gdje se nalaze:

I. Društvo Crvenoga Krsta u c. i k. V. G. G. u S. u Beogradu, Simina ulica broj 21.

Porodice sveštenika: Stojana Atanackovića iz Branje, kod Skoplja; Atanasa Popovića iz Morganca, kod Kumanova; Trajka Kovačevića, iz Banova Polja; Ilije P. Parlića iz Vučitra; Milana Zdravkovića, iz Beograda; Dušana Baltića iz Sjenice, i Mihajla Jevdjevića iz Priboja.

Gospodje sveštenika: Petra Prokopija Petrovića iz Kuzmitceva kod Novog Pazara; Srebra Mилоjka Aleksića iz Rajetića kod Novog Pazara; Jefimija K. Gospića iz Prijepolja; Sofija Danila Siljka iz Poblache kod Priboja, i Ljubica Ničirova Cvjetića iz Sjenice.

Porodica D-ra Nedeljka Kosačina, docenta Univerziteta; Milutin Milanović, profesor Univerziteta; Dr. Ivan Džaja, docent Univerziteta; Radisav Radojević, činovnik Univerziteta. Slovošagači Držav. Stamparije: Milivoje Bodjanski i Miša Milojević.

Porodica Milana Subotića, Beograd, Mletačka ulica 41; Gospodja Kaja Budjevac, Kragujevac, Kosmajška ulica 18.

II. Gospodinu Tatominu Petroviću u Beograd, Knez Mihajlova ulica 18:

Učitelji i učiteljice: Natalija V. Petrović, Negotin Vardar; Stojanka Crvenčanin, Djevdjelja; Natalija Krstić, Djevdjelja; Borisav Naković, Smokvica, Djevdjelja; Lenka Marković, Djevdjelja, Novi Pazar; Katarina Popović, Djevdjelja; Borisav Stanković, Bogdanac, Djevdjelja; Radovan Jelenić, Bogdanac, Djevdjelja.

III. Gospodjici Slavici Radičević, učiteljici, Beograd, Krajja Milana ulica broj 96:

Gospodjice Bosiljka Antonovića, i Zorka Kosmanović, obe učiteljice.

IV. Gospodinu Živojinu Jurišiću profesoru, Beograd, Beogradska ulica broj 32:

Gospodin Stevan Predić, profesor. V. Gospodinu Petru Tipi, direktor realke, Beograd, Daničićeva ulica broj 18: G. g. Andrija Miličević i Ljubomir Ivanović.

MALI OGLASI
Primaču se: Knez Mihailova 38.

Ljekarska pomoć.
Dentista F. B. Brill
— Beograd. —
Makedonska ul. 5. (do Pošte).



Zube vještačke u zlatu i u
kautuku samo se u moje Al-
ljen izrađuje po najboljem ori-
ginalnom američkom siste-
mu. Prizam od 8—12 i 2—6.
29608-1

ZUBNI LEKAR
KRISTINA ORLUSIC
Izjavljuje svoje poštovane pa-
cijente; da je ponova odočela
praksu. Prima od 8—12 prije
podne i od 2—6 poslije podne.
Stanuje: Beograd, Dečanska
ul. 3. II sprat. 29707-1

Kapovine i prodaje
Ugalj za loženje peći u
manjim i većim ko-
linama može se dobiti Kraja
Milana ulica br. 51. 29595-2

Staklo za prozore u
svima dimenzijama debljina
1 1/2 m. m. prodaje potpisani.
Takođe kupujem upotre-
bne gjakove u manjim i većim
količinama. Samuel D. Russo,
Beograd, Carice Milice ul. 16.
29771-2

OTVOREN
HOTEL „KREMIC“
Donja ulica br. 45., Beograd - Sava.
OTVOREN

Jovan Premović
Ženeva, Case 3545 MB.

dostavlja:
4410. Milevi Škočarić, Beograd. Do-
bio sam dve karte za Ranka. Katici po-
slao sam 100 kruna na Cukariju. Javi joj
i pošli tačnu adresu. Ranko zdrav. Steva

u Bizerti. Jova Stanković umro. Pozdrav
Laza.

4411. Ljubici Teodosijevići, Kraguje-
vac. Molim izvestiti u Baljkovcu, da su
Tanasije Vučićević, Miloško, Glišo, Sreten,
Velimir, Čedomir Atanasković, Božidar
Djordjević i Dragomir Milatinović zdravi,
neka se javi opet pismima preko Milana
Ačimovića. Pozdravite, Radomir Steva-
nović bolničar.

4412. Svetozar Dinć, Krf. Javlja svo-
jima, da je sa decom zdrav. Joca sa de-
com, Boško i Dušan Hadži-Pavlović zdravi.
Molimo svoje za izveštaj njihovog
zdravlja. Vlada brat ppa Sime iz Zaje-
čara poginuo.

4413. Maci J. Milosević, udova, Kra-
ljevo. Mila majko ja i Miloš zdravi smo.
Kako je Živka, Svele, Milanka i deca.
Ljubim i pozdravljam sve ukućane, odgo-

vorite, do sada ne dobih od vas ništa. Vas
ljubi i pozdravlja vaš sn Lesa.

4414. Milki Mih. Kičevića, Ferizović,
Bugarska. Draga moja Milka i mila deca.
Ja sam zdrav, a to još više vami želim. Iz
daljine i sa punim srcem i željama čestitam
ti Milka 9. februar kao dan naše dvade-
setpetogodišnje bračne veze

Brinem i pozdravlja Mika-tata.

Prvo ces. kr. povlašćeno dunavsko parobrodarsko društvo.

RED PLOVIDBE
MJESTNOG PAROBRODA
za prevoz putnika i robe
IZMEDJU
ZEMUNA I BEOGRADA
Vrijedi od 12. ožujka 1917. do daljnjeg.

Iz	u	do podne	poslije podne
Zemuna	Beograd	630, 730, 830, 930, 1130	130, 230, 430, 530, 630, 730
Beograda	Zemun	7, 8, 9, 11, 12,	2, 4, 5, 600, 700, 800

Vrijeme vožnje označeno je po srednje evropskom
računanju, te znači najranije vrijeme polaska. Noćno vrijeme
od 600 u več do 500 u jutro označeno je potcrtanjem brojke
časnika.

Prevozne cijene između Zemuna i Beograda
i obratno:

Za civilne osobe: I. mjesto 80 fillira, II. mjesto 60 fillira.
Vojničke osobe plaćaju pol cijene na blagajni biljeta.
Za prtljag do 25 kg. plaća se 50 fillira, do 50 kg.
70 fillira. Za teži prtljag od 50 kg. plaća se za svakih daljnjih
25 kg. 50 fillira.

Tržna roba otprema se uz naplatu pristojba propi-
sanih za prtljag.

P. n. putnici imaju se za utovarivanje, istovarivanje
i čuvanje prtljaga i tržne robe sami brinuti.

Trgovačka roba otprema se u mjestnom prometu
Zemun—Beograd kao brzoovoz uz naplatu tarifalnih brzoovoznih
pristojba.

Mjestnu plovidbu između Zemuna i Beo-
grada vršiti će: ponedjeljkom, srijedom, četvrt-
kom i subotom Prvo c. kr. povl. dunavsko parobrodarsko društvo
a nedjeljom, utorkom i petkom Kr. ug. riječko pomorsko brodarsko dioničarsko
društvo.

ZEMUN, mjeseca ožujka 1917.

Glavna Agencija.

Oglasujte u „Beogradskim Novinama“.

Riješenje.

Shodno propisu § 94. i 95. pravila za ne-
sporna djela ovim se obznanjuje od strane staratelj-
skog sudije c. i kr. okružnog suda u Gor. Milanovcu,
da je Branislav Jelesijević inženjer iz Brusnice prije
3 godine u Beogradu preminuo a iza svoje smrti
testament nije ostavio. Pa kako se ne zna, da li
pokojni Branislav Jelesijević ima koga, koji bi za-
ostavio imanje njegovo mogao po zakonu da nasli-
jedi, to isti sudija poziva ovim svakoga, koji bi po
kakvom god osnovu polagao pravo nasljedstva na
imanje umrloga, da se za godinu dana od dana ovog
oglasa javi doljepodpisanoj sudiji i dokaze o svome
pravu podnese, jer ako se do toga vremena ne javi,
masa će se rasporediti prema onima koji se za nas-
ljednika jave i pravo svoje na nasljedstvo dokažu
pa će im se po tom izdati što bi im od imanja
masenog kao nasljednicima pripadalo.

Maseno imanje leži u Gor. Milanovcu i sastoji
se: jedan plac, jedna kuća, vrijednost je 2000.— kruna.

Za branioca mase ove određen je Velimir La-
zić podkivač iz Gor. Milanovca.

Riješenje ovo izdaje se opštini Gor. Milano-
vačkoj sa naredbom da ga istavi na vidno mjesto
i na tome mjestu ostavi godinu dana, sa istom mol-
bom šalje se ovo riješenje i sudu za građanske stva-
ri c. i kr. zapovjedništva Beograda i mosne utvrde
u Beogradu — dalje u isto vrijeme riješenje ovo
ima se štampati tri puta u službenom dijelu „Beo-
gradskih Novina“ i jedan put u Službeni Glasnik“
c. i kr. okružnog zapovjedništva u Gor. Milanovcu.

Gor. Milanovac dana 7-og Marta 1917. godine
Sud za građanske stvari c. i kr. okružnog zapo-
vjedništva u Gor. Milanovcu.

Dogany
sudija.

Naš mili brat, naš mezimac
† Bogoljub-Boga Mihajlović
(sin počiv. prot. Svetozara) svršeni maturant
Ispustio je svoju dušu u cvjetu mladosti u 22. godini
svoga života.
Obrenovac.
Ođadjeno ucvjeljene sestre:
Ljubica Save Mičića trgovca; Darinka Nikole Nedelj-
kovića trgovca; Leposava Svetozara Miloševića na-
mesnika; Desanka Gaje Matića upravnika pošte i
ostala rodbina.
A. 2350

BELGRADER ORFEUM
BEOGRADSKI ORFEUM
PRIJE
BOULEVARD.
DANAS
19. marta 1917.
u 1/2 9 sati u več
PREDSTAVA
ZA ČASNIKE.

Našem sinu
† Slaviji Pavloviću
davaćemo godišnji parastos u crkvi na no-
vom groblju 24. ov. mjeseca t. g. u subotu,
u 10 sati prije podne.
Beograd,
17. marta 1917. god.
Milan i Kaja Pavlović,
i ostala porodica.
29775

Svaki čovjek ima svoj srećni trenutak!
Niko ne treba da propusti trenutak svoje sreće!
Bilježite tačno vrijeme, čas i trenutak!

Vi ste sigurno više puta čuli, da je dovoljan samo jedan srećni trenutak, da se postane **milijunar.**

Ne propuštajte taj trenutak, mi ćemo vam biti u pomoći.

Nikakvo predubedjenje ne treba da vas zadrži od ove prilike, kako vam ne bi umakao trenutak vaše sreće. Obilježite na ovome satu vreme, koje pokazuje vaš sopstveni sat u **TRE-NUTKU**, kad ovaj oglas bude pred vami. Počinjući od vrha velike kazaljke vucite pravu liniju s vrha male kazaljke do unutrašnjeg okvira gdje su označeni brojevi i **VI ĆETE NAĆI VASU SREĆU.**

Dakle, sreći u susret!

Poručite odmah taj vaš srećni broj kod

GORZÓ & COMP. - Srećna bankarska radnja.
Budimpešta, IV., Koronaherceg-utca 9-11.
Osnovana 1898.

Usled vrlo mnogih srećnih vučenja, mi smo našim poštovanim mušterijama isplatili **silne milijune**

Izmedju kojih:

K 400.000	na broj	62.386
„ 400.000	„	15.421
„ 200.000	„	63.057
„ 100.000	„	64.384
„ 100.000	„	99.805
„ 100.000	„	33.990
„ 100.000	„	53.337

a to je dovoljan dokaz, da su mušterije srećne bankarske radnje

:: Gorzó & Comp. ::
postigle sreću.

Vučenje je I. klase već **13. aprila.**

Zvanična cena	Loz	1/8	1/4	1/2	1
za I. klasu:	Kruna	1-50	3-	6-	12-

Poručite odmah!
Za poruku dovoljna je i dopisna karta.

Zakonom zaštićeno br. 32104.